





## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 17 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2400m

Atencion ath problema de coches febles persistentes. Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion enes zònes de celh prim. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. De manera isolada son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat pruba dera nhèu.

Es plaques de vent mens recentes son en part encara inestables. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud.

Enes pales soleienques fòrça arribentes, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes en còtes mejanes.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud. Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en zònes de nauta montanha. Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion.

Es plaques de vent dera dimenjada son en part encara inestables. Eres non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions deth temps afavoriràn un graduau reportiment des coches de nhèu superficiaus. Eth perilh



de lauegi sequi diminuirà progressivament. Enes pales ombrères era situacion ei mès perilhosa. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà leugèrament ath long deth dia.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 17 12 2021



Coches febles  
persistentes



Limit deth  
bòsc



Nhèu  
ventada



Limit  
deth bòsc



Nhèu umida



2400m

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.  
Eth problema de nhèu ventada ac cau evitar.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes zònes de celh prim. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen aguesta situacion. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Es plaques de vent des darrèri dies son en part encara inestables. Precaucion enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud.

Enes pales soleienques fòrça arribentes, ath long dera jornada son possibles purgues e lauegi de nhèu umida.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari. Es pales arribentes an d'èster trauessades d'un en un.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud. Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion.

Es plaques de vent son en part encara inestables. Eres non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions deth temps afavoriràn un lent reportiment des coches de nhèu superficiaus. Eth perilh de lauegi sequi diminuirà progressivament. Enes pales ombrères era situacion ei mens favorable. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguilament basau augmentarà leugèrament ath long deth dia.